

Parare Domino Plebem Perfectam

A lokisetse Morena Sechaba se phethehileng (Luka 1,17)

Moeletsi oa Basotho

www.moeletsiobasotho.co.ls

Vodacom
e anela
bohle



5

Mekonteraka
e sheba
banana

7



Mekitlane e
fetoa
lithuso

8



BAITHUTI BA FETOHA BATSOALI



8

www.moeletsiobasotho.co.ls



+266 28 350 466/
+266 6260 0983 WhatsApp
newsroom@moeletsiobasotho.co.ls

#PARARE DOMINO PLEBEM PERFECTAM

KETEKELO EA LILEMO TSE MAKHOLO A
MABELI SECHABA SA BASOTHO SE THEILOE

MOELETSI

Che! Fatše la habo ntat'a rona

Ke hore Lesotho le imetsoe ke mekitlane hoo e seng e qetella e fetohile liphallelo? Naha ee ea Moshoeshoe ekaba e t'lo tsoa neng maqakabetsing aa ao e leng kahar'a ona? Hona ke kotsi e kholo haholo, e ka se nkoe e le tsoelopelo ebe ho ntšo thoe mekitlane ea naha e theohile. E ne e tla ba ntho e ntle haeba e ne e lefuoe e se e fetohile lithuso. Taba ena e qholotsa Basotho bohle e se babusi feela, ho lekola le ho tla ka mano a tla ntša Lesotho tebe-tebeng ena eo le leng kahar'a eona. Ke nako ea hore babusi ba ke ba mamele maikutlo a sechaba, hobane letšoele le beta. Motho ha le kahar'a maemo o sitoa ho bona lintho hantle, empa ea kathoko a ka tla ka maqheka a mang a macha.

Litlamorao tsa seoa sa COVID-19 khopolo ke hore li feletse nakong eane ea khofu-khenene, bana ba sa ee likolong le batho ba felloa ke mosebetsi, ho shebahala ho se joalo hobane bofuma bo teng lipatlisiso li supa ha li bakiloe ke sona. Bana ba se ba sitoa ho kena sekolo hantle hobane batsoali bangata ba hloka mesebetsi. Batsoali ba bang ba ile linaheng tse ling ho ea fata mentsuntsunyane, empa ha ba romelle chelete ba siile bana le bana. Sena se fetola bana batsoali e leng phoso e kholo haholo. Naha ea habo rona e t'lo fetoha Somalia kamor'a lilemo tse seng kae, haholo ha bokamoso ba eona e leng bacha bo le lerotho tjena. Re ntse re leboha Lekala la Thuto ka tšebeliso 'moho le la Tekano, Bacha le Ntšetsopele ea Sechaba ka Morero oa ho khutlisetsa le ho Boloka Bana kahar'a Likolo (BESP) ka ho khahlametsa batsoali ka chelete e rekelang bana seaparo sa sekolo.

Bothata bona ba ka malapeng bo boetse bo amme baithuti sekolong hoo ba seng ba e-na le khatello ea maikutlo, hobane ba se ba etsa le mesebetsi ea batho ba baholo. Litichere li etsa kopo ho bohle ba amehang hore baithuti ba mpe ba batleloe bahlabolli. Sekolo se Phahameng sa Mohale's Hoek se entse joalo 'me phetoho e teng e kholo. Ho feta moo khotlaetso ke hore baithuti ba ithehele lihlopha moo ba fananang ka malebela le ho mamelana ho se motho e moholo e le hore ba tle ba phutholohe. Bana ha ba se ba tsoaroa ke mafu a metsofe tjee ebe ha ba fihlela lilemo tseo likelello tsa bona li tla be li le joang? Mekhatlo e Ike-metseng haholo e thusang bana e ke e etse letsoho la monna, ka ho fana ka bahlabolli ba e-nang le tsebo mabapi le katamelo ea bana.

'Muso oa China o nang le likamano tse ntle haholo le Naha ea Lesotho o fane ka limmilioneng tseo o reng o thusa Lesotho ho matlafatsa temo. Tona-Khola Samuel Matekane o bontšitse hore ba lokela ho rupela bahlanka 'moho le bohle ba amehang, ho ithuta maemo a teng a leholimo e le hore chelete eo e se oelile feela. Taba ena ha e ka hla ea etsahala bofuma bona bo tla feela, etsoe le pula e t'lo na mafelong a selemong. Ka hona Basotho mohoma temeng, bohle khutlelang masimong le tlohele ho tsamaea ka lipampiri tsa likopo tsa mesebetsi.

Li hohela balichaba

Nthabeleng Seithleko

Basali ba bahoebi ba koetlisitsoeng ke Mokhatlo oa Khathang Tema Baitšokuli, ho ithahisetsa litlolo ka

hisoa tsa bona linaheng tse ling le mebarakeng ea machaba.

O re hangata ba kopana le bahoebi ba lekanang le bona khoebong, ba baholo le mafapha a linaha tse ling a ikarabellang litabeng tsa khoebo ho ba thakela ka malebela. A re ba bone

hahisetsa ka matsoho ba phelisa malapa a bona ka lihlahisoa tsa bochaba. O re lihlahisoa tsa Basotho li ratoa haholo linaheng tse ling, ka hoo ba tloetse ho rekisetsa baeti ba tlang kahar'a naha hobane ho le thata hore ba rekise thepa ea bona kante ho naha.



bobatsi, ba bile le seabo mokateng oa lipontšuo oa ho tlotla le ho hlahisa litsebo tsa baitšokuli. Litaba tsena li tiisitsoe ke Mookameli oa Mokhatlo 'Mamolise Lawrence, ka la 15 Loetse monongoaha. O re morero o moholo ke ho fumanela baitšokuli mebaraka le ho tsebahatsa lihlahisoa tsa bona linaheng tse ling, kaha ba hlokometse hore bahoebi ba ntseng ba thuthuha ba lesisitheho ho isa lihla-

hore boholo ba balichaba tse ling ba rata lihlahisoa tsa Basotho ka lebaka leo ba lokela ho sebetsa ka thata ho ipapisa le mebaraka e teng.

A re ba hlokometse hape hore bahoebi ba bangata ba hloka tsebo ka litaba tsa 'maraka, ka hoo Naha ea Lesotho e tsoare ka thata ho thakela bahoebi ba eona ka malebela molemong oa ntlafalo ea moruo.

O re ba se ba fumane 'maraka oa lihlahisoa tsa naha tsa bochaba linaheng tse ling, ho kenyeletsa Japan le Afrika Boroa. A re tlhahiso e teng e mpa e fokola ka hona ba rata ho tla ka mekhoha e tla etsa hore ba hlahise ka bongata ba sa felloe.

E mong oa bahoebi ba selebeletsang Mokorotlong Maseru, a loha likatiba tsa Sesotho 'Matieho Moetsela, o itse esale ba itl-

O lumela hore mesebetsi o etsoang ke Mokhatlo ona o t'lo thusa hore basali ba hlahisang lihlahisoa tsa bochaba ba ke ba ananeloe, 'me ba nkoe e le batho ba ka kenyang letsoho kholong ea moruo le tlhahisong mesebetsi.

A re mesebetsi oa bona leha o le moholo hakaalo, o nkoa o eiseha ke ka lebaka lena ba qetellang ba nyahama 'moho le bana ba nang le talenta ea ho etsa lihlahisoa tsa mofuta oo. A re takatso ea hae ke hore ba eloe hloko, 'me bacha ba etsang lihlahisoa tse ba fumane tšehetso joaloka ka bacha ba sebetsanang le litaba tsa mahlale.

Morero oa Khathang Tema Baitšokuli oa ho matlafatsa basali le bacha tlhahisong ea lithepa tsa lehaae, ke morero oa lilemo tse tharo.

Contacts: +266 28350 466 / 6260 0983 (Whats app)
Email: moeletsioabasotho@gmail.com

MOELETSI oa BASOTHO
A LOKISITSE MORERO SECHABA DE PHETHELENG (LINAKE 1,17)

Editorial

Lesoetsa Rakubutu (Editor)
(+266) 58490670 / 62031949
editor@moeletsioabasotho.co.ls

Lehlohonolo Mohale (Sub-editor)
(+266) 58 771 507 / 62 771 507
subeditor@moeletsioabasotho.co.ls

Advertising

Thabo Lesaoana
(+266) 28 350 466/ sales@moeletsioabasotho.co.ls

Newsroom

Nthabeleng Seithleko 57 665 038/ 68 216 721
nthabeleng.seithleko@moeletsioabasotho.co.ls

Tšelis Thakholi (Sports) 58 540 853/ 63 480 404
tseliso.thakhuli@moeletsioabasotho.co.ls

newsroom@moeletsioabasotho.co.ls

Production Desk

'Mateele Liqa, Sr. Canicia Nthunya

HO CHECHA HOA RAMO HASE HO BALEHA

Powering down to power up

Litonnoro tsa Morero oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho le Setsi sa Phehlo ea Motlakase sa 'Muela, li tla koaloa **HO TLOHA KA KHOELI EA MPHALANE 2024 HOISA KHOELING EA TLHAKUBELE 2025**, ka lebaka la litokiso. Nakong ena, phetiso ea metsi ho tloha Lesotho ho ea Afrika Boroa e tla emisa, 'me le Setsi sa Phehlo ea Motlakase se tla sitoa ho fehla motlakase.

RE TŠEHETSA BACHA

Tšelisotho Thakholi

Palesa Ntholuo a o ntse a ntšetsapele lithuto tsa khoebo, ho se seng sa likolo tse khohle kahare ho naha 'me o bile le leseli la ho iqalla mefuta e 'meli ea likhoebo, ka kampani e bitsoang Joyce Foods & Fashion e phehang lijo tsa Sesotho tsa mabele a kopantsoeng le linaoa, motoho le likhobe tsa poone le ho rekisa lijana le linkho tsa Sesotho. Pele a kena khoebong ena o ne a rekisa likhobe feela. Ke ha a tla hlokomela kamor'a ho fuoa boelets'i hore a ka tseba ho tsamaisa likhoebo tse na tse peli ho se tšitiso ea letho. U re bolella ka moo a qalileng likhoebo tse na tse hae le ho iphelisa ka tsona.

Ak'u re qhatsetse hore na u ets'ang bophelong ba hau?

Ke sebetsana le likhoebo tse peli tse fapakaneng e leng e rekisang lijo tsa Sesotho, eo ke e qalileng ka selemo sa 2017 kamor'a ho phethela lithuto tsa ka tsa Sekolo se Phahameng. Ke qalile khoebo ke ntse ke le Sekolong se Phahameng, moo ke neng ke shebane haholo le barutoana. Ke ne ke ba rekisetsetsa

tse rona tsa Sesotho, ho tseba ka mefuta e fapakaneng ea lijo tsa Sesotho. Ha monyetla oa ho hirisoa ha libaka tsa thekiso tse bulehileng tsa hloma-o-hlomole mane Setsing sa mabenkele sa Maseru Mall o e-ba teng, ke ile ka utloa ke khahloa ke hore khoebo ea ka e kenelle ka bathong, ebe moo batho ba tlang ho e bona nakong eo ba il'o reka mabenkeleng a fumanehang moo.

Ke ile ka atleha haholo ka lebaka la tšehetso eo ke ileng ka e fumana ho batsoali ba ka kaha ba ne ba e-na le khoebo mono. Ha ke bona khoebo e ntse e hola ka eketsa palo ea basebetsi, ra ba bararo kaha re ne re sebetsa re le babeli. Mosebetsi o moholo oo re o etsang ke ho rekisa lijo le ho rekisa lihlahisoa tsa Sesotho tse entsoeng ka letsopa.

Hangata ba malapa ao beng ba 'ona ba re bitsit-seng hore re il'o ba rekisetsa linkho tsa Sesotho, boholo ba li sebelisa ho khabisa ka matlung le ho lema lipalesa.

Re boetse re thusa batho ho ba hlekela ka matlung a bona le ho ba eletsa hore na ba sebelise mekhabiso e joang matlung a bona, re ntse re ba eletsa hore ba boloke bohloeki ka malapeng. Tšebetso ena e'a lefelloa.

U ile ua susumetsoa ke'ng ho qala khoebo ea mofuta oo?



hlokomela hore Basotho ba ntse ba ritsa mekhoeng le meetlong ea bona. Ba se ba lebetse lijo tsa bona tsa Sesotho, ba khahliloe ke mafisoana a metse e meng. Ba boetse ba na le matlo a matle empa ha ba tsebe ho a khabisa ka mafisoana a Sesotho. Hantle re ba ruta hore mafisoana a ne a tšela lijo tse kang motoho le joala ba Sesotho e seng ho lema lipalesa ka matlung. Ntlha e ka sehlohong ke ho loantša tlhokahalo ea mesebetsi kahare ho bacha, ha ba qeta ho phethela lithuto tsa bona. Ke ne ke boe-

Khoebo ea bobeli u e qalile joang?

Ha ke se ke bone hore joale ena ea ho pheha lijo tsa Sesotho sechaba se batla se e tloaela, ka utloa ke e-na le morero oa hore e ke e be le ea habo eona, feela li se ke tsa fapakana haholo. Ke ha ke tla qala ena ea thekiso ea lihlahisoa tsa Sesotho. Hangata Lesotho mona ke hlokometse hore batho ba rata ho etsisana, haholo-holo litabeng tsa khoebo.

'Na ke ile ka sheba hore na khoebo ena e ka ntšebelsetsa ka tsela ea mofuta ofe, o sieo kahare ho naha. Ke ha ke tla hlokomela hore ena ea ho rekisa lihlahisoa tsa Ses-


so, 'me ka nako e 'ngoe re rekisa motoho re se re o tšetse ka mafisoaneng a matle a manyenyane a bileng a nang le likoa-heloana, e seng ka libotlolong tsa lipolasitiki. Mafisoana a rona a fapakana haholo le a mang kaha e le a boleng bo holimo haholo, hape le moetso oa ona feela ke o bohehang ka linako tsohle.

Ho tloha u qalile likhoebo tsee na ho na le phapano?

Ke bona khohle e khohle ea khoebo ea ka, hoba le ka tlung re se re tseba ho reka lijo tse qetang khoeli le ho thusa batsoali ba ka ho lefella ngoan'eso oa ho fela chelete ea sekolo.

U ka re'ng ho bacha ba batlang ho ba le likhoebo tse kang tsa hau?

Mosebetsi ona oa ho rekisa ha o batle batho ba botsoa kapa ba litlhong ha e le nako ea ho batla chelete ho batho ba rekileng, hobane ha motho a le botsoa a bile a tšaba ho batla chelete ho ba lokelang ho lefa, le mosebetsi o tla ema. Ke khothaletsa bacha hore ba eme ka maoto ba sebetse, ba tlohelle ho iketsa mekopa-kopa kaha le batho ba ntseng ba ba khaketsa ho na le nako eo le bona ba tlang ho qetella ba tenehile.



lijo tse fapakaneng tsa Sesotho. Taba ena e ne re thusa haholo lithutong

Ntho e khohle e ileng ea etsa hore ke qetelle ke e-na le thahasello ke ho

tse ke shebile mofuta oa khoebo o sa tloaelehang haholo.

otho e ka sebetsa hantle ha nka e matahanya le ea mopheho le mokhabi-

Baphatlalatsi ba ithuta tsa maliboho

Nthabeleng Seitlheko

Lefapha Setsi sa Pokello ea Lekhetho (RSL) le laolang ho kena le ho tsoa ha thepa lelibohong la Maseru, le re thepa e tsoang le ho kena malibohong e ntse e tsamaea hantle selemong sena, kaha sekahla sa litšebeletso se hlahisa basebelisi ba litšebeletso tsena ba khotsofetse. Litaba tsena li hlaheletse boithutong bo neng bo tsoaretsoe baphatlalatsi ba litaba, ka la 16 Loetse monongoaha.

Mookameli Lefapheng la Thepa Lelibohong la Maseru Reentseng Mosaase, o itse hore ho bonahala Basotho ba le sechele ho fana ka maikutlo le ho sebelisa sethala sa sekahla sa litšebeletso ho bontša mokhoa oa phano ea litšebeletso tseo ba li fumaneng lelibohong le ho fana ka linomoro tse fosahetseng.

O re ba tsebe hore bo teng ba sekahla seo sa litšebeletso le ho hlahisa maikutlo ka litšebeletso ho thusa naha ho sebeletsa sechaba ka nepo, ho ntlafatsa phano ea litšebeletso le hore mosebetsi o ba nolofalle malibohong.

A tsoelapele hore ho late-la mokhoa oa bona oa tšebetso ke litlaleho tse fokolang tse bontšang ba sa sebetse hantle hobane ha ba fumane maikutlo a sechaba hore na ba fumane litšebeletso tse joang empa leha ho le joalo ba etsa moralo oa ho etsa tšalo-morao ho sechaba hore ba tsebe ho fihlela tharollo ea moshoelella.

A re qholotso e kholo ke litlankana tsa tšebetso (Tax Invoice) hobane Basotho ba lumela hore li sebetse lelibohong ha feela li fihlela liphelelo. O re ho bohlokoa hore bohle ba hlahise litlankana tse joalo e le hore ba tle ba fumane litšebeletso le ho lefa M250.00 le thepa e fumantšoe setempe.

A re ho na le mehato e nkoang moo e bang basebelisi ba litšebeletso tsena ha ba ikobele molao le ho fana ka tse hlokoang ho tsamaisa le ho kenya thepa kantle le kahare ho naha. A ipiletsa ho Basotho ho lefa lekhetho molemong oa kholo ea naha le sechaba sa habo bona.

A re RSL e ikemiselitse ka hohle ho fana ka litšebeletso tse tsoileng matsoho ho sechaba sohle, haholo tse fanoang malibohong ho baleha har'a



tse ling mela e metelele, hore lithepa li fete ka litse- bang Basotho ba ka eelloa bohlokoa ba sena, ho ka

thusa Naha ea Lesotho ho ntlafala hobane chelete e bokelloang malibohong ke ea sechaba.

E mong oa baphatlalatsi ba bileng boithutong bona Mosa Maoeng, o hlalositse hore ba ithutile tsela eo thepa e kenang ka eona kahar'a naha, ka hona ba bone ho le bohlokoa hore mafapha a amehang malibohong a fane ka thuto sechabeng hore kutluisiso e be teng haholo mokhoa oa ho tsoa le ho kena ha thepa. A re pelaelo ea hae ke hore ka linako tse ling liphoso li etsoa hobane batho ba se na litsebo tse phethahetseng ho seo ba se hlokoang.

A re boithuto bona bo ba butse mahlo e le baphatlalatsi hore ha ba bua ka litaba tse ling ba bue hantle ka ntho eo ba e tsebang le ho fana ka thuto sechabeng ka seo ba se utloisisang.

Vodacom e ananela bohle

Nthabeleng Seitlheko

E le ho bontša lerato le tsotello ho Basotho Kampani ea Likhokahanyo Lesotho Vodacom, e thakhotse Mohala ka Mokitlane moo e fang Basotho monyetla oa ho reka mehala ea thekeng ha bobebe, ba lefa hanyane ka hanyane, ka la 17 Loetse monongoaha.

Mookameli oa Lithekiso Vodacom Lesotho Palesa Kaloli, o bontšitse hore Mohala ka Mokitlane e tsoetsoe ke ho hlokomela hore ho na le Basotho ba ntseng ba tobane le qholotso ea ho reka mehala ka chelete e feletseng, haholo ea sejoale joale. A re ke ka hoo mehala eohle e rekoang ka Mohala ka Mokitlane e leng e sebelisang 4G, hore Basotho ba sebelise marang-rang a pot-

lakang ha bobebe.

A re ntle le hore Basotho ba tla mehala ha bobebe, Mohala ka Mokitlane e tl'o thusa baithuti ho fumana leseli ho marang-rang, bahoebi ba banyenyane ba tla atleha ho bapatsa le ho rekisa lihlahisoa tsa bona ka marang-rang hape Basotho ba tla nolofalloa ho lula ba hokahane le metsoalle le malapa.

Andrew Mbuya ho tsoa ONFON Mobile, e 'ngoe ea likampani tse sebetse le Vodacom Lesotho morerong ona, o itse Mohala ka Mokitlane e fa bareki ba likojoana li mahetleng monyetla oa ho imona monoana ka marang-rang. O re ka ho fumana mehala ha bobebe, bareki ba tla imona menoana ka litšebeletso tse ngata, joalo ka mesebetsi, ho rekisa lihlahisoa ka marang-rang le lifoto tse ka ba etsatsang chelete.

Mark Collie ho tsoa Air-

vantage, e 'ngoe ea likampani tse sebetse le Vodacom Lesotho morerong ona, o itse kampani ea habo e motlotlo ho sebetse le Vodacom Lesotho mererong e kang ena, hobane o bula mamati hore sechaba se sebelise marang-rang ho hola le ho holisa moruo.

"Re kene morerong ona hobane re batla ho tlatsetsa boikemisetsong ba Vodacom Lesotho ba ho koala sekheo se teng lipakeng tsa ba sebelisang marang-rang le ba se nang ona ka ho tlla." A rialo.

O itse morero ona o tlo boela o thusa khulisong ea moruo ka ho matlafatsa likhoebo tse nyenyane ka mekhoe ea ho bapatsa thepa le ho buisana le bareki.

Lebitsong la Mookameli e Moholo oa Vodacom Lesotho Tšepo Thabisi o hlalositse ha Mohala ka Mokitlane e le e 'ngoe ea litsela tseo Vodacom Lesotho e tl'o fe-

tola bophelo ba Basotho, hobane ba lumela hore marang-rang a ka fetola bophelo. A re ka morero ona ba batla ho kenyeletsa Mosotho e mong le e mong tšebelising ea marang-rang, hore bophelo ba bona bo fetohe.

"Re lomme bobebe boitlamong ba rona ba ho hokela le ho hokahanya Basotho." Ke Thabisi eo. H'a phethela o lebohile Basotho ka tšebetso ea bona e sa thekeseleng ho Vodacom Lesotho ho fihlela ha joale.

Mosotho ea rekileng Mohala ka Mokitlane o tla fumana li-bundle tse kenyeletsang ho kena ho marang-rang, tsa ho letsatsi le romela melaetsa letsatsi le letsatsi, nakong eo a ntse a lefa mokitlane oa hae. Me-futa ea lifono eo Basotho ba ka e fumanang morerong ona ke Sechocha, Mobicel RX Pro, Mobicel F50, Kikka 6 Plus, Samsung A04e, Samsung A05 le Samsung A05s.



Baithuti ba hloka bahlabolli



Nthabeleng Seitlheko

Baokameli ba likolo tse 'maloa kahar'a naha ba supile ba tobane le phephetso ea baithuti ba bonahalang ba e-na le khatello ea maikutlo, 'me ba tsetselela ho ba le bahlabolli likolong. Litaba tsena li hlaheletse, puisanong le e mong oa litichere Sekolong se Phahameng sa Hareeng, Quthing, Nthabeleng Moesa, ka la 17 Loetse monongoaha.

O re e bang taba ena e sa phamoleloe holimo ke ba ikarabellang ho tlo ba le litlamorao tse seng monate hobane ha joale bana ba bangata ba nyahlatsa sekolo ha ba bang ha ba sebe-tse hantle. Har'a litaba tse ling ba re bothata bo boholo ke bofuma le tlhokahalo ea mesebetsi e tjametseng malapa ho tloha kamor'a seoa sa COVID-19, ho bakileng hore baithuti ba iphumane ba e-na le khatello e ngata ea maikutlo hobane ba sa atlehe ho fumana litlhoko tsa bona tsa mantlha tsa boithuto.

O bontšitse a tšoenyehile ke boemo bona hobane ba bang ba baithuti ba nyahlatsa sekolo ho se mabaka, ebe ha ba etsa liphuputso

ba fumana mahlomola ao ba phelang kahar'a ona, hoo bana ba bang ka lebaka la boemo ba qetellang ba inehella batho ba baholo ho bona ba ba senyetsa bokamoso.

O re sekolong sa habo ba na le libaka tsa thakaneng moo baithuti ka bo-bona ba fananang tšehetso litabeng

tsa bophelo bo botle le ho bona hore ba tseba ho fihlela litlhoko tsa bona etsoe ba atleha ho phutholoha ha ba le 'moho. A re mathata a mang ba qetella ba a tseba hobane ba behiloe leseling ke baithuti 'moho le bona.

A khothaletsa likolo ho kenya tšebetsong lihlopha tsa thakaneng ho hlola

mathata ao bana ba kopanang le ona molemong oa bophelo bo botle ba baithuti. "Ho bohlokoa hore likolo li fuoe bahlabolli ho hlola mathata a bonahalang kahar'a baithuti le ho qoba har'a tse ling ho ipolaea." A rialo.

Ho sa le joalo, Mosuo-e-Hlooho Sekolong se Phahameng sa Mohale's Hoek, o tiisitse taba ea hore baithuti ba bangata ba na le mathata ho tloha ka malapeng hoo bophelo ba bona bo botle bo qetellang bo ameha. A re ho hlola maemo a khatello ea maikutlo ba ile ba bua le batsoali ho lefa M50.00 ka selemo e le ea mohlabolli, ea tlang ho sekolong moo hanngoe ka kotara ho qoqa le baithuti le litichere ka bo-mong le ka sehlopha.

O re mosebetsi ona o ba tsoaletse namane e ts'ehali kaha kahar'a baithuti ba bang ba atlehile ho fumana baithuti ba hlekefetsoang ba atlehile ho nkela batsoali ba joalo likhato kapa baholisi e le ho sireletsa bana ba joalo.

A re ho bohlokoa hore Lekala la Thuto le Koetliso kapa mafapha a ikarabellang litabeng tsa bana

ho bona hore baithuti ba fumana tlhabello, ho be le bahlabolli likolong molemong oa ho fihlela tharollo ea moshoelella kholong ea bana.

E mong oa baetapele ba baithuti sekolong sena o hlalositse hore boholo ba baithuti ba na le khatello ea maikutlo, 'me seo ba se bona ka hore e mong a ka bonahala ka ho se thabe h'a e-na le bana ba bang, ho se bapale, ho nyahlatsa sekolo ka lehare kapa ho se lofa khafetsa. A re ba e ba qetelle ba phallelana e le bona ho thusa ea tlokotsing haholo ka mekhoha ea lisebelisoa tsa kamehla.

"Ke lumela hore tlhabello e ka re thusa kaha re imetsoe ke maemo ao re phelang ho ona, haholo ha batsoali ba sa sebe-tse ka bongata." Ke moithuti eo.

A re ho ba le mohlabolli ho ba thusitse kaha ba atleha ho bua le eena ba lokolohile ka maemo ohle. O re ho thata, ho bohloko ho bona bana ba bang ba nyahlatsa sekolo ka lebaka la bohloki.

O ipilelitse ho baithuti ba bang ho tšehetsana nakong eo ba nang le liqholotso ho qoba khatello ea maikutlo kaha ho e-na le baithuti ba qetellang ba nkile bophelo ba bona ka lebaka la mathata a bophelo.

We are that solution we desire

When life throws challenges at us we often feel desperate for a lasting solution that will help us never to find ourselves in the same predicament next time. Out of destitution we look all over for what we think would be a solution. We make a mistake of looking for a remedy that is often foreign to our belief, instead of being a solution to the problem, what we adopt turns out to exacerbate the already turmoil situation. This is because we seek solutions from people and we want their validation to a problem they know nothing about, they also don't even understand the outcome we want

out of the problem or the challenge. The piece of advice they give is just opinion and purely reactionary which may lead to more trouble. However, if we can try and study the situation ourselves without the influence of others, find out what it means to us, find the outcome we want out of it, is it something we can solve ourselves or does it want a professional intervention. Then try and go for a solution we know we need. We are the ones who know what we want and we are the solution we are looking for; we are the happiness we seek.

Teboho Matjeka
63574502/58911803



Listen To Us Here

Mafeteng
Mohale's Hoek
Qach's Nek
Quthing

Maseru
Berea
Leribe

Mokhotlong
Thaba Tseka
Butha Buthe

www.bokamoso974.co.za

Mekonteraka e sheba banana



Nthabeleng Seitlheko

Basali ba mekonteraka ba sebet-sang tlas'a More-ro oa Bobeli oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho (LHDA) ba ketekile letsatsi la basali ba mekonteraka ka ho matlafatsa le ho tšhet-sa thuto ea bana ba banana ba phelang Mokhotlong. Tsena li bile ka la 14 Loetse monongoaha.

Mookameli Lefapheng la Tikoloho LHDA Rorisang Rantsane, o hlalositse hore e le basali ba ile ba shebi-sana hore na ba ka matlafatsang sebaka seo ba sebet-sang ho sona le ho sia mapotulo a fetotseng bophelo ba bangata ka mekhoe efe. Ka hona a re ba ile ba bona hore ntlafalo ea ngo-an'a ngoanana le tšhetso ea bona ho ngoana ea joalo ke ntho e kholo e tla fetola

bophelo. O re ba ile ba khetha ho tsetela thutong ea bana ba

hore ba hole ba e-na le lera-to la mofuta ona oa mosebetsi. A re ba t'l'o thusa bana

ba bile ba e-na le boitšepo. A re ba ba khothaletsa ho ithutela litaba tsa mahlale

hisa litsebo tsa bona.

H'a e le Letona la Mesebetsi e Meholo le Lipalangoang Mohlomphehi Matjato Mateane, a bontšitse bohlokoa ba hore naha e tsetele litabeng tsa lithuto tsa mahlale, 'me basali ke batho ba matla, ha ba ka tsoarana ka matsoho naha e ka fetoha h bonolo.

A re ha ba ka kena ka matla tlhahisong ea mesebetsi ea likonteraka, ba tla ka mahlale a bona, naha e tla ntlafala. A re mosebetsi o etsoang Morerong ona oa Khaho ea Letamo la Polihali o kenya letsoho le matla kholisong ea moruo, ka hoo bohle ba sebet-sang teng ba lokela ho sia mapotulo a ho matlafatsa sechaba sa tikoloho e joalo.

Letsatsi lena le ketekoa ka khoeli ea Phato kapa Loetse ha ho ketekoa letsatsi la basali.



banana le ho ba hlahllela ka malebela hore ba tsebe ka tšebetso tsa mofuta ona

ho kena sekolo hore bokamoso ba bana ba phelang sebakeng sena e be bochabileng.

hore ba tsebe ho sebet-sa mesebetsi e metle le ho hla-



Mookameli oa Litšebeliso Polihali Gerard Mokone, o thoholelitse basali bana ka ho tsoarana ka matsoho ho bona hore thuto ea bana ea ntlafala le ho sia mapotulo mosebetsing oa bona haholo sebakeng seo ba sebet-sang ho sona.

A re o thabetse taba ea hore ba eme ka maoto ho ntlafatsa thuto ea ngoan'a ngoanana hore a tle a be le bokamoso bo chabileng, boetapele, boikemelo le ntlafalo bophelong ba hae.

Mookameli oa Mokhatlo oa Bo-ramahlale Lesotho 'Mamokhethi Nthane, o re lithuto tsa mahlale li bohlokoa, joaloka ho kopana le bana ba banana ba ba thakela ka malebela hobane taba eo e tla ba thusa ho ba le bokamoso bo chabileng



Baithuti ba fetoha batsoali-Mafantiri

Nthabeleng Seithleko

L eha thuto e le tokelo ea ngoana e mong le e mong ho ntse ho e-na le baithuti ba se nang monyetla oa ho fumana thuto ka lebaka la bohloki le bofuma bo tjametseng malapa a habo bona. Litaba tsena li boletsoe ke Mosuo-e-Hlooho oa Sekolo se Phahameng sa Moorosi, Quthing, Matlopo Mafantiri ka la 16 Loetse Monongoaha.

O re bana ba bang ka lebaka la lilemo ba qetella ba sa atlehe ho fumana lithuso ho 'muso, 'me ba qetelle ba oetse lera-beng la litlole tsa molao kapa ho sebetsa le ho sebelisoa hampe. O re litaba tsena ha li mo robatse hobane bana bao ke karolo ea ba bang ba ratang sekolo empa malapeng a habo bona ho se bokhoni.

O bontšitse ha bothata bo bong e le ba bana ba holisang ba bang, ka lebaka la ho hloka batsoali, ba bang esale batsoali ba ea 'cereš ha ba bang batsoali ba sa sebetse. O itse bofuma ke qholotso e kholo kahar'a likolo kaha bana ba bang ba nyahlatsa sekolo hobane ba hloka seaparo se feletseng sa sekolo. O re qetellong ba reke la bana seaparo e le litichere, ha bana ba bang ba phela ka lijo tsa sekolo.

O re qholotso ea tlhokahalo ea mesebetsi ke ntho e kholo hobane ba na le baithuti ba 12 ba t'l'o hloloa ho ngola Sehlo-

pha sa 11 kaha ba sitiloe ho lefella lihlahlobo tsa mapomelo. A re ho hlola boemo bona, ba ile ba ikeletsa ho khutlisetsa baithuti bao Sehlopheng sa 10, e le hore ba tle ba ngole selemong sa 2025, kaha ba sitiloe ho ba lefella hobane ho se ho lefshoa ka marang-rang.

A tsoelapele hore ba ile ba eelloa hore ho na le baithuti ba 'maloa ba sitiloeng ho khutlela sekolong hobane ba se na chelete ea ho lefella sekolo, eaba ba leka ho ba batlela lithuso ba bang ba li fumana, ha ba bang ba ile ba hloleha hobane ba se na litokomane tsa boitsebiso ka lebaka la litsekisano tsa malapa le bana ba sitoang ho hlaloso.

A supa ha joale ba tšohile hobane ba ntse ba latella litaba tse etsahallang Basotho naheng ea boahelani, moo bohologo ba batsoali ba baithuti bana ba sebetsang teng, 'me b'a ipotsa hore ho t'l'o etsahala joang e bang boholo ba batho ba ka felloa ke mesebetsi kaha naha e le leqemeng la mesebetsi, ho ka qetellang ho bakile mahlat-sipa a lithetefatsi le botlokotsebe bo bongata.

O re leha ho le joalo, ba leboha Lekala la Tekano, Bacha le Ntšetsopele ea Sechaba, ka kopanelo le Lekala la Thuto le Koetliso ka Morero oa ho khutlisetsa le ho Boloka bana kahar'a Likolo (BESP) ka ho khahlametsa baithuti ka seaparo sa sekolo kaha taba eo e tlišitse boitšepo le lerato la ho kena sekolo ho bona joaloka



Mookameli Ofising e fanang ka Lihlapiso ho Bana ba Likhutsana le ba tlokotsing Berea, 'Maliteboho Maseli.

baithuti ba bang.

O re bana ba bang ha ba na seaparo sa sekolo se faletseng ha ba bang ba sebelisa liaparo tseo ba li filoeng ke baithuti ba bang. O re taba eo e ne e etsa hore ba hloke boitšepo.

Mookameli Ofising e fanang ka Lihlapiso ho Bana ba Likhutsana le ba tlokotsing 'Maliteboho Maseli, o hlalositse hore ba tsoile letšolo ho polotoloha le naha ho bua le batsoali bao bana ba bona ba lefelloang sekolo ke 'muso ka Lekala la Tekano, Bacha le Ntšetsopele ea Sechaba, tla-

sa BESP ho ba hlalose tsa ka chelete ea tlatsetso ea seaparo sa sekolo e t'l'o fuoa baithuti bao e leng M1,500.00.

O re baithuti ba t'l'o rekeloa seaparo sa sekolo, ho khutlisa boitšepi le ho ba fa lerato la sekolo. A re esale ba qala tšebetso ena ba bone thahasello e holimo ea batsoali kaha li-phutheho li ne li atlehile. O itse ba bona eka ba tla atleha ho fihlela 15,000 ea bana kapa ho feta.

A re tebello ke hore kamor'a hore batsoali ba fuoe chelete ena ba ise lirasiti sekolong seo

ngoana a kenang ho sona le ngoana a tsebe ka chelete e joalo, kaha ba t'l'o etsa boithuto ba hore chelete eo e isitsoe lebakeng leo e neng e le retsoe.

Morero oa Lekala la Thuto le Koetliso oa ho khutlisetsa bana kahar'a sekolo le ho khutlisa boitšepo ba bona, o kennogoa tšebetsong ke Lekala ka Tekano, Bacha le Ntšetsopele ea Sechaba kaha le sebetsana le bana ba tlakotsing le ba likhutsana. Morero ona o tla fihla pheletsong ka khoeli ea Hlakola isao.

Mekitlane e fetoha lithuso

Nthabeleng Seithleko

Mookameli oa Korporasi ea Ntlafatso ea Moruo (LNDC) Molise Ramaili, o re ba ikemiselitse ho tsoela naha batseteli mekhahlelong eohle molemong oa ntlafalo ea khoebo le khoebisano. Tsena li hlahetse 'mokeng oa bo-ralitaba, oa 17 Loetse monongoaha.

O re ba bile le 'moka Naheng ea China moo ba neng ba bapatsa Naha ea Lesotho le ho tsebahatsa menyetla ea khoebo le ea matsete e teng e le ho hohela batseteli. O re ba ntlafalitse mekhoha ea bona ea ho batlela naha botseteli ka ho pharalatsa mekho ea eohle ea ho itsebahatsa.

O re ba shebile botseteli bo pharalatseng litabeng tsa temo, matla, marang-rang le



tlahiso. A re Naha ea China e na le thahasello e kholo ea ho tsetela litabeng tsa matla a letsatsi le phehlo ea motlakase ka metsi, hape ba shebile litaba

tsa ntlafatso ea temo.

A re ha joale khaho ea lifeme tse 16 tsa Ha Belo, Butha-Buthe e phethetsoe 'me ba ntse ba tsoma batseteli ba tla

tsetela haholo litabeng tsa tlhahiso ea litlhare, lithepa tsa likoloi le motlakase le hoja ba ile ba tsebahala ba shebane le botseteli litabeng tsa lifeme tsa

liaparo.

Ka lehlakoreng le leng, Letona la tsa Machabeng Mohlomphehi Lejone Mpotjoane, o hlalositse hore Naha ea Lesotho ke naha e ikemetseng e etsa mekitlane kapa e fumana lithuso e entse liphuputso le ho batla boeletsi 'me liqeto tsohle ba li etsa ba lumellane e le 'muso. A hlalosa hore China e ke ke ea hapa Lesotho ka lebaka la lithuso tseo e e fang tsona.

Ho sa le joalo, Letona la Lichelete le Ntšetsopele ea Meralo, Dr. Retšelisitsoe Matlanyane o hlalositse hore Naha ea Lesotho e boemong bo botle ba ho lefa mekitlane, 'me bohologo ba eona e qetella e fetoha lithuso ho Naha ea Lesotho. A re ha ho bonolo hore Lesotho le bue ka litaba tsa mekitlane le linaha tse ling kaha taba eo e tla hlahisa letšoa le lebe.

Senators Tour Key Sites of Lesotho Highlands Water Project



Maseru, 16th September 2024: The Honourable Members of the Senate of the Kingdom of Lesotho embarked on a four-day high level oversight visit to the Lesotho Highlands Water Project (LHWP sites) from the 10th to the 13th September 2024, at the invitation of the Lesotho Highlands Development (LHDA) Chief Executive; Mr Tente Tente.

The Senators representation was made up of the President of the House; Honourable 'Mamonaheng Mokiti-mi, accompanied by the Vice President; Honourable Tsututlane Au and a delegation of twenty Senate members.

In line with its strategy to engage with all key stakeholders and disseminate information, the LHDA hosted the Honourable Senators on a guided Project tour, visiting facilities at Katse, Polihali and 'Muela which also included a visit of the rangelands and wetlands in the Polihali catchment area. The purpose of the visit was to appraise Members of Senate on Project progress, milestones and challenges encountered in the implemen-

tation of Phase I and Phase II of the LHWP.

As part of its mandate, the LHDA is responsible for fostering strong partnerships with various stakeholders in order to implement the LHWP in a socially and environmentally responsible manner. To

achieve this, the LHDA relies on many role players including Members of the Senate whom in exercising their statutory oversight role, are critical in approving the laws that govern the use and protection of the environment, as well as defending and promoting of

national interests. It is therefore crucial for Members of the Senate to have first-hand information and appreciation of the ongoing works undertaken by the LHDA.

During a four-day visit the Honourable Senators were provided with presentations

more importantly, measures required to ensure restoration and sustainability of water sources for the project.

The visit also covered 'Muela Hydropower Station where the Divisional Manager for Development and Operations; Mr. Reentseng Molapo wel-



on the LHWP by the LHDA Chief Executive and Management. The presentations covered Phase I compensation issues, Phase II Hydropower Component, and various socio-economic programmes being conducted under Phase II of the Project for the improvement of livelihoods for the communities in Mokhotlong and for Basotho. Members also received an extensive briefing on work done by the Project to ensure protection of the environment and

came members and provided them with an overview of the 'Muela Hydropower Station, focusing on how the station utilises the water transfer system to generate electricity for Lesotho's needs, as well as providing details on the planned LHWP maintenance and power outage, planned for a six-month period, from October 2024 to March 2025. Members concluded their visit with a tour of the underground powerhouse and its associated installations.



TSA KEREKE

O khutlela ho 'Mopi

Staff

Mobishopo oa Tikoloho ea Tulsa le Oklahoma Bochabela, Mohlomphehi Edward Slattery (84) o timeletse Tikolohong ea Tulsa, United States of America kamora ho tsoaroa ke lefu la ho oa la nako e telele (series of delicate stroke), makhetlo a mangata, ka la 16 Loetse 2024.

isa ho 'Mopi oa hae. Wells ea holetseng le ho tlotsetsoa Boprista bo Halalelang Seterekeng sa Tulsa, Oklahoma o boletse hore o ne a se na khotso moeeng le ho hlorisoa ke lefu la Slattery. "Mobishopo Slattery re tla mo hopola ka hlomphe e kholo ka mekhoha ea hae e mengata ea ho holisa tikoloho, kutloelo-bohloko ea hae ho mafutsana le tataiso e tebileng ea moea." O boletse joalo a bile a fetisetsa matšeliso a hae a tsoang

Ke Mobabatsehi eo. O hlahetse Chicago ka la 11 Phato 1940, 'me ke ngwana oa bobeli ho bana ba habo ba supileng. A biletsoa Bopristeng bo Halalelang a sa le monyenyanane haholo kamor'a ho fumana lengolo la Quingley Preparatory, Seminaring ea St. Mary of the Lake e Tikolohong ea Mundelein, Illinois.

A hloesetsoa Bopristeng bo Halalelang Tikolohong e Kholo ea Chicago ka la 26 'Mesa 1966. A sebetsa libakeng tse ngata tse kenyeletsang; St. Jude Apostle Parish e Leboea ho Holland e le motlatsi oa moprista. A boela a sebetsa e le motlatsi oa Setsi sa Lichelete sa Boromuoa ba Malapa a Amerika (CCES) ho tloha ka 1971 ho isa 1976. Hamorao ea e-ba President ea CCES ho fihlela ka 1994.

Ka selemo sa 2016 Mopapa Francis o ile a amohela lengolo la hae la phomolo kaha a ne a se a le lilemo li 75, ho latela molao oa Kereke e Katholike. O sebelitse e se e le Mobishopo ea seng a le phomolong ho fihela Morena a mo biletsa ho Eena. Moea oa hae le oa balumeli bohle o phomele ka khotso, 'Musong oa Molimo!

-CNA-



Mobishopo Slattery o botebong ba pelo, ho bohle tlahoa ke Mobabatsehi Peter Wells e ne e le motho ea neng a e-na le tumelo e tebileng, 'me ea neng a tseba hore lefu le tla mo botebong ba pelo, ho bohle ba hlabiloeng ke tsenene ena ea lefu empa haholo-holo ba lelapa le balumeli bohle ba Tikoloho ea Tulsa. "A ke a phomole ka khotso."

Thapelo ea Basotho

'Mopi, Hlahlamacholo, Ramaseli, Rammoloki Atla li maroba, Atla li marotholi a pula, Atla li tsoeu tsa Rammoloki, Li tsoeu ke ho bopa masea, Hobane bohle re 'mopo le mosebetsi oa matsoho a ona. Hlahlamacholo hlahla metsi o'a etse keleli ea sehla sa Mariha, Hobane ka keleli u nchafatsa lichaba teng, Lichaba li tsoang ho uena 'mopong, Li tlang ho boela ho uena meahong. Ba meolimeololo, ba lumang lingope ho theleha. Ntšang tsoeu le nehe 'Mopi le tle le bone ha 'Mopi o thaba, Hobane Baholo-Balimo bona ba thabela likhalapa. Ba re ho be ho soeu, ho be malola, Ho be hele-hele pele le morao. Ho iloe kae ke Bo-ntate-moholo le Bo-nkhono ho sa keng ho khutloa, Ho iloe ha sekoti ha se tlale. 'Maakane joo! Ka 'Mopi ra le bona.

'Mopi oa Ramosholu-shololo litsohali Bo-nkhono ke bana ba labalabela matlala. Matlala b'a bona ka'ng a anetse, b'a bona ka ho theha mekhanya liphatleng tsa bona. Malataliana-tsela ngoana Rae e moholo ke mang, pitsana ha e na khobe, le e 'ngoe ha e na khobe. Qhaqholla u re qiti! Moshanyan'a sankatana le kholumo-lumo. Ho iloe kae ke bo-Mmabana, ba ile masimong.

Ba siile masea ka liotloaneng. Liotloana tseo ha li hole li sireletse masea. Ka bona Bo-ntate-moholo le Bo-nkhono ba lutse ka shoalane mollong le litlohotloholoana tsa bona ba li etsetsa litšomo tse monate;

Bo-limo le Tselane ka ba ka utloa ha ba ba etsetsa lilothe tse monate; bo-mmenthele o hlotse baruti.

Leseli! Khanya!

2023-2024 SELEMO B

Sontaha sa 25 har'a selemo



Bohlale 2,17-20

Pesalema 53

Jakobo 3,16-4,3

Mareka 9,29-36



Khothatso

Bo tsoang holimo bo hloekile

'Moko-taba oa lithuto tsa kajeno ke bohlale, 'me Thutong ea Pele le utloa mantsoe a boprofeta a batho ba nang le merero ea e mobe. Ba emetse ea lokileng e leng Morena Jesu, e le hore ba tle ba mo leke ka lithlaha le ho mo hlokofofatsa ho bona hore na o bonolo ha kae. Kaha o ne a le khahlanong le tsela eo ba phelang ka eona hobane ba ne ba etsa se khahlanong le molao, ba ile ba rera ho mo ahlolela lefu. Ha ba ka ba hlokomela ka lebaka la ho sebelisa bohlale le kutloisiso ea botho hore, ba ke ke ba ipekha le bohlale ba Morena Molimo, hobane "Bohlale ba lefatše ke bothoto mahlong a Morena." (1 Ba-Korinthe 3:19)

Mehopolo ea bona e ne e fella feela litabeng tsa lefatše ka hona ba ne ba hopola hore ha ba felisa Mor'a Motho lefatšeng e tla ba ho felile ka eena. Hoja ba ile ba bala Mangolo a Halalelang ba ka be ba tsebile hore ke Messia; ka hona 'mele oa hae o n'o ke ke oa tlohella hore o bole kapa hore a tlonlollehe. Molimo Ntate o ile a mo sireletsa.

Bohlale ke'ng? Ho tsoa ke hore na u bua ka bofe, ba botho bo hloka motho ea balang ebe o ba le tsebo kamora eona o ba le kutloisiso. Empa na bohlale ba moea bo hloka motho ea ileng sekolong? Moapostola Paulosi o araba potso ena hantle Lengolong la hae la Pele ho Ba-Korinthe 12:8. Bohlale ba moea ke mpho ea Moea o Halalelang, tsebo le kutloisiso tsa moea li fumanoa ka khantšetso ea Moea o Halalelang ka grasias ea Molimo Ntate.

Thutong ea Bobeli le utloa hore moo mona le boipatlo li le teng ho na le pherekano le mosebetsi eohle ea bokhopo. Tseo tsohle ana li tsoa holimo? Ke litholoana tsa bohlale ba moea? Bohlale ba botho bo hulela sebeng, hobane ha u se na ntho u qetella u bolaila hore u e fumane. Bohlale ba moea bo isa khalalelong hobane bo na le khotso, mohau, litholoana tse ntle ebile bo hloka boikaketsi.

Evangelizing barutuo ba Morena ba sitiloe ho utloisisa thuto ea hae h'a ba bolella hore Mor'a Motho o tla nehela matsohong a bakhopo, a bolaoe empa a tsohe kamor'a matsatsi a mararo. Tsena li etsahetse hobane ka lebaka la bohlale ba botho ba ne ba hloka tsebo le kutloisiso ea seo Kriste a neng a se bolela. Hape bohlale ba moea boo ba neng ba e-na le bona bo ne bo sa ba thuse ho utloisisa lefu le tsoho ea Kriste tse neng li se li atametse.

Ha re sheba boitsoaro ba barutuo tseleng ea Kafanauma re boetse re bona litholoana tsa bohlale ba botho, hobane ke bao ba entse khang ka hore na e moholo ke mang lipakeng tsa bona. Re ipapisitse le thuto ea Paulosi mehleng ea pele le boitsoaro bona re hlokomela hore ruri kannete botho boa fokola. Hangata re boela litseleng tsa rona tsa khale, 'me sena ha sea lokela ho etsahala hobane re lokela ho hlola botho bo sitisang moea ho sebetsa. Kamehla le mehla re lokela ho batla bohlale bona ba Morena Molimo, 'me haeba re haelloa re mo kope ho re fa ka boikokobetso (Jakobo 1:5). Ka grasias ea Molimo Ntate re tseba ho ba le tsebo ea moea, ka Moea o Halalelang mantsoe a Morena Jesu a tseba ho ithlaha mehopolong ea rona. Mpho ea bohlale ea hloka hore re tsebe ho hola leratong la Kriste, 'me e fumaneha mahala ka ho kopa Morena.

Ka hona ha re kopeng Morena ka lipelo tsohle tse hlokanang mano; bohlale hobane o thabela o hlohonolofatsa bana ba hae ka matlotlo ohle hore ba tsebe ho mo tlotlisa linthong tsohle. Re tla boela re fumana mokhoa o mocha oa ho sheba lintho, hobane re tla be re amohetse khanya e halalelang eo moea o e hlokanang ho bona tsohle ka leihlo la moea.

Bahalaleli har'a Beke

- 23 Loetse Padre Pio
- 24 Loetse Rusticus
- 25 Loetse Caian
- 26 Loetse Neol
- 27 Loetse John Mark
- 28 Loetse Tetta



Mokhosi ke Komishinara

Tšeliso Thakholi

Mongoli-Kakaretso oa Mokhatlo o Tsamaisang Bolo ea Maoto Lesotho(LeFA), Monghali Mokhosi Mohapi, o khethiloe ho ba Komishinara ea Litlholisano tse kholo tsa Bolo ea Maoto tsa Mohope oa CAF Super Cup, tse tllilo bapaloa ke lihlopha tse kholo tsa Afrika e leng Al Ahly le Zamalek. Litlholisano tsena li tllilo tšoareloa Riyadhha Naheng ea Saudi Arabia ka la 27 Loetse monongoaha. Ho ea ka phatlalatsa e ntšitsoeng ke LeFA, Maseru ka la 17 Loetse monongoaha Monghali Mohapi ke setho se matla sa Komiti ea CAF ea Club Licence le tlhophiso ea litlholisano tsa CAF Inter Club. E supa hore e boetse ke setho sa boraro sa LeFA se ileng sa khetheloa ho beha leihlo lipa-

pali tse kholo tsa makhaola-khang tsa selemo sena, kamora hore mothusi oa moletsaphala Souru Phatšoane le Nteboheleng Setoko ba etellepele papali ea ho qetela ea CAF Champions League le ea CAF Women's Champions League ka tatellano.

Ho sa le joalo, batsamaisi ba babeli ba lipapali tsa LeFA, Monghali Lebalang Mokete le Mofumahatsana Nteboheleng Setoko ba tlohile kahar'a naha ka la 14 Loetse monongoaha, ho leba thupelong ea matsatsi a mahlanane e holi-

ma bathusi ba baletsaphala ka mokhoa oa tšebeliso ea marang-rang (Video Assistant)

Referees). Thupelo ena e hlophisitsoeng ke Mokhatlo oa Bolo oa Afrika(CAF), e kenetsoeng ke baletsaphala ba tikoloho ea Afrika, e tlasa botataisi ba Motsamai oa CAF litabeng tsa marang-rang le mahlale Monghali Noumandiez Desire Doue.

Thupelo ena e tšoaretswe Johannesburg, Afrika Boroa ho tloha ka la 15 Loetse

tse 2024 e tllilo fihla pheletsoeng mafelong a beke ena. Sepheo se sehlo ke ho tla thusa baletsaphala ba tikoloho ea Afrika, ho eketsa litsebo tsa bona mabapi le mahlale a tšebeliso ea VAR a ho tsamaisa le ho fetola lipapali.

Ka holimo ho tsohle, ofisiri ho tsoa Lefapheng la Tsamaiso la Mokhatlo o Tsamaisang Bolo Lesotho(LeFA), Monghali Mohaila Letseka o emetse Naha ea Lesotho Lena-neong la Thuto ea Bokoetlisi la Mokhatlo oa Lefatše oa Bolo ea Maoto(FIFA), le tšoaretsong Kigali, Rwanda ka la 16 ho isa la 19 Loetse 2024.



Tšeliso Thakholi

LUFA e holisa talenta

Morero oa Sekolo se sa tsoa thehoa sa papapli ea bolo ea maoto ea banana sa Ladybugs United Football Academy(LUFA), ke ho holisa le ho matlafatsa talenta ea bana ba banana ea bolo ea maoto le ho ba thusa ho atleha lithutong tsa bona tsa mahlale. Tsena li boletsoe ke mothehi ebile e le mokoetlisi oa sehlopha sa LUFA, Tankiso Selialia puisanong le motlalehi oa Koranta Ha Ngoatonyane, Mazenod ka la 14 Loetse monongoaha, moo sehlopha se neng se bapala lipapali tsa boitokiso sebakeng sa ho kena lihlopheng tsa liki e kholo isao.

Selialia o hlalositse hore sekolo se tsepamisitse maitutlo haholo ho kopanya talenta ea bona ea bolo le lithuto e le ho ba bulela menyetla e mengata bophelelong ba bona. A re ba boetse ba ba thusa haholo litabeng tsa boitšoarole ho ba qobisa lintho tse ngata tse ka senyang bophelo ba bona. A re ba qala ho amohela bana ba



lilemo li 10 ho isa ho tse 25, 'me lithuto tseo ba fanang ka tsona ke tsa Mahlale, Engineering, Technology le Lipa-

lo. "Joalokaha ke le tichere re thusa bana mahala lithutong tsena. Pele ba ea lebaleng mafelong a beke ba qala ka

lihlopheng pele." A rialo. O re ba batla ho bona banana ba hola talenteng ea bona ea bolo, ba be ba qe-

telle ba se ba bapala lihlopha tse kholo tsa liki. "Re le sekolo re batla ho hlahisa libapali tse tla rekoa kahare le kante ho naha. Re ntse re kopantse le thuto e le hore ka talenta le thuto ba tsebe ho iphelisa." O boletse joalo a bile a phethela ka hore morero o moholo ke ho kena Liking e Kholo ea Basali isao.

Mafelong a beke ka Moqebelo LUFA e ile ea bapala lipapali tsa setsoalle le Masianokeng Sports Academy moo e ileng ea shapuo ka phafa ea 2-1. LUFA e ile ea qala pele ka ho hlaba ntlha karolong ea pele ea papali ka leoto la 'Mathae Ramahlele. Kamora nako e seng kae Masianokeng ea hlaba lintlha tse peli ka Tholoana Tšoaeli le Mpho Phomane. Mafelong ana a beke e tllilo boela e bapala lipapali tsa setsoalle le Peace Makers Academy le Rural Stars Lebaleng la Sekolo se Phahameng sa 'Matikoe, Ha Mantšebo.

Li behoa moepeng

Tšeliso Thakholi

Kamora hore Komiti e Tsamaisang Lihlopha tsa Liki e Kholo (PLMC), e phatlalatse hore na lipapali tsa pele tse simollang liki li eme joang, ba bang ba barati le batšehetsi ba lihlopha tse sa tsoa kena Liking e Kholo, e leng Mzamane le Majantja ba re barali ba liki ba e ralile ka tsela e tliil'o etsa hore lihlopha tse na li imeloe e sa le qalong.

Ho ea ka batšehetsi papaling ea pele e tliilo ba Lebaleng la DiFA, Maputsoe ka la 21 Loetse 2024, Lioli e tliil'o amohela Majantja, e be Bantu e amohela Mzamane DiFA, Mohale's Hoek ka lona letsatsi le tšoanang. "Lihlopha tsa rona ha li qala feela li se li behoa moepeng, li bile li e-s'o tloaele mocheseo le lebatama la liki. Na kannete re se re fuoa lihlopha tse boima hakale?" Ba boletse joalo ba bile ba



bontša hore mafelong a beke a hlahlamang e leng a la 29 Loetse 2024, Majantja e tla be e amohetse Bantu ha Mzamane e tla be e mo-

mane le LCS. Ba re ho latela liki e ncha ka moo e raliloeng ka teng, ba hlokometse hore Majantja e tliil'o bapala le lihlopha

tse bapatseng le Mzamane ka tatellano. Ba re sena se tliilo imetsa lihlopha tse na

ntoa e tle e re hlole re sa qala." Ba rialo.

Ho ea ka tsebo e tebileng ea botsamaisi ba bolo mosebetsi oa ho lokisa hore na lihlopha li bapalana joang ke o boima haholo "hobane ha e ne e se Mzamane le Majantja e ne e tliil'o ba lihlopha life?" Ba tiisa hore ha se taba e entsoeng ka morero ena kapa hona ho beha lihlopha tse ncha moepeng joalokaha ho boleloa, empa e etsahala ha bobebe tšebetsong ena ea ho panao ha lihlopha.

Ba tiisa hore ba sebelisa mokhoa o holimo haholo oa marang-rang ho etsa lotho ea ho bapalana ha lihlopha. "Lebaka ke hobane ho le boima ho etsa lotho eo ka bo-rona." Ho feta mona ba re e boetse ke mokhoa o mong oa ponaletso tšebetsong ea bona. Ho ea ka lotho ea lipapali tsa Liki e Kholo mokhahlelong ona oa pele, Majantja e tliil'o bapala le LCS ha Mzamane e tla bapala le LDF. Lihlopha ka bobeli li tliil'o bapala le lihlopha tse tšoanang ho fihlela liki e kena mokhahlelong oa bobeli.

E phatlalatsa libapali

Ncala Matlapeng, Mathibe Koketso, Rethabile Senkoto le Tieho Ntulo.

Khakha, Siyabonga Mkhize le Moetapele oa Sehlopha Mabuti Potloane.



Tšeliso Thakholi

Ho t'l'o tlola litlhase lihlopheng tse kholo tsa Premier League selemong sena se secha sa lipapali, se tla thakhoha mafelong ana a beke, moo Sehlopha sa Linare se ileng sa itlhahanela ho phethela ngoliso ea libapali tsa sona se tlang ho koebana

le sa Limkonkwing University of Technology Football Club (LUFC), Lebaleng la Ratjomose, Maseru ka la 21 Loetse monongoaha.

Raliphatlalatso oa Sehlopha sa Linare, Mofumahali 'Matlhoonolofatso Lebesa o boletse hore sehlopha sa habo se malala-a-laotsoe ho tla ruta LUFC motloang oa pula kaha se qetile ka ngoliso ea libapali tsa sona tse 28 tse tliil'o hapela Linare tlhoho monongoaha.

O re hara lithiba-thibane

tse hloahloa tsa Naha ea Lesotho, ba atlehile ho ngolisa tse tharo e leng Ntsane Molise, Maqebo Temana le Tšepiso Rapotsane. A re Kumatse Norman, Hlomehang Lebina, Thabiso 'Mari le Motsamai Mabine ke bona ba tliilo hlaba lintlha lenyele-nyele.

A re Linare e tliil'o sireletsa moleng o kamorao ka bahlankana ba robeli e leng Mofokeng Lebusetsa, Qhobela Seleka, Thabo Matšoele, Rethabile Rasethuntša,

H'a qetella litaba tsa hae, o bontšitse a sa thekesele hore Linare e ikemiselitse ho tla hapa mehope monongoaha kaha e na le boiphihlelo bo joalo ho latela libapali tseo e li tekenetseng tse tliilo bapala bohareng ba lebala tse kang Koenelo Mothola, 'Molaoa Pheko, Tšeole Ranthimo, Leboela Letsoko, Chocholo Lintle, Tšepang Sefali, Lekhula Rorisang, Rorisang Malefane, Tšokolo Nyamane, Tšepo Makhanya, Velapi

Lipapali tse ling tse hlahlamang ke moo bompoli ba sireletsang Mohope oa Liki e leng Lioli ba tla amohela Linare Lebaleng la DiFA, Maputsoe ka la 28 Loetse monongoaha, ba boele ba phomole libeke tse peli kaofela ba sa bapale. E be bekeng e latelang ba nkane le Liphakoe hona DiFA, Maputsoe ka la 6 Mphalane monongoaha. Linare e phethetse selemo sa lipapali sa 2023/2024 e le mae-mong a bone.

Limmillione li thusa temo

Nthabeleng Seithheko

Muso oa Naha ea China o phalletse Naha ea Lesotho ka M250Millione e tlo thusa litabeng tsa temo. Litaba tsena li boletsoe ke Tona-Kholo Samuel Ntsokoane Matekane 'mokeng oa bo-ralitaba, oa la 17 Loetse monongoaha.

Ha fuparollela baphatlalatsi matšela-nokana a litaba tsa 'moka oa mebuso o bileng Naheng ea China, o itse Naha ea Lesotho e na le likamano tse ntle le China hoo e qetellang e ithaopela ho thusa le ho e phallela. O re ba boetse ba fumane M25Millione e le tlatsetso ea lijo le M35Millione e le ea thepa ea temo.

O re 'muso o ikemiselitse ka matla ho bona hore oa hlahisa temong, ka ho qala pele ho bona hore bahlanka b'a koetlisoa 'me ba na le lisebelisoa le literekere tsa sejoale-joale ho khahlametisa Basotho ka mokhoa o bonolo oa ho lema. A re ha joale ba lebeletse mechini



e 100 ea temo e tlo thusa hore Basotho ba sebelise mafura ho e tšela ka thoko ho tloaelo ea ho lema ka likhomo ho matlafatsa temo.

O supile hore leha ba ikemiselitse ho kena temong ba hlokometse matlo a runyang masimong, ka hona ba se ntse ba etsa melao e tla thusa ho felisa seo. O itse ba tsoere ka thata ho bona hore masimo a hlahisa

lijo 'me a lengoa ke Sesole sa Lesotho. A bontša hore leha ho bile thata temong e fetileng ka lebaka la litlamorao tsa phetoho ea boemo ba leholimo, ba atlehile ho chaea mekotla e 16,000 ebile e le lekhetlo la pele nalaneng ea Lesotho masimo ao a lengoa.

A re ba sebetsa ka thata ho bona hore bahlanka le barupeli litabeng tsa temo

ba ea likolong ho rupeloa le ho thakelana ka malebela ke linaha tse ling, hore naha e tsebe ho iphepa le hore na ho ka sebelisoa mechini efe ho ntlafatsa tlhahiso.

Ho sa le joalo Letona la Temo le Kanetso ea Lijo Mohlomphehi Thabo Mofosi, o hlahositse hore Basotho ba lokela ho eleloa tsela eo 'muso o tsoereng ka thata ka eona litabeng tsa temo, ka hoo bohle malapeng le metseng ba leme ho hlola tla le leqeme la mesebetsi.

O re e le lekala ba ikemiselitse ho matlafatsa litaba tsa temo le ho thusa sechaba ho ba le kutloisiso e pharaletseng. O re temo ke mokokotlo oa naha le moruo, ka hona Basotho ba tla tseba ho phela le ho hlahisa mesebetsi ka eona. A re ho latela phatlalatsa ea boemo ba tla kahar'a naha motho e mong le e mong o lokela ho sebelisa seratsoana ho ithahisetsa lijo ho sa natse boemo kaha ho tlo pheloa litaba tsa phetoho ea boemo nako e telele.



UAT e sola puso



Nthabeleng Seithheko

Moetapele oa Lekhotla la Bosebeletsi ba Sechaba (UAT) Dr. Mahali Phamotse, o re o soabile le ho nyonya liketsahalo tse entsoeng ke Sesole sa Lesotho (LDF) se bonahalang se tsoile letšolo

ho khakhatha Basotho, ka le reng ba tsoma lithunya. O boletse tsena puisanong le Koranta ka mohala ka la 18 Loetse monongoaha.

O re ha se hantle hore Tona-Kholo a tšelisise malapa ao beng ka bona ba bolailoeng ke sesole ka hore o tla boloka bafu joalokaha eka bophelo ba motho bo'a rekoa. A re taba ena e tla be e le ho fa Litsi tsa Tšireletso matla a ho khakhatha batho

ka moo ba ratang hobane ba tseba hore 'muso oa o tla boloka bafu.

Phamotse o re hona ke khatikelo ea Litokelo tsa Mantlha tsa Botho, haholo mafutsana a se nang mokhoa oa ho ipuella. Ka hona a re ho bohlokoa hore ho etsoe lefapha la lipatlisiso la naha hore ba batlang lithunya ba lebe mohloling oa tsona ho hlola lipolao tse etsahalang. O re ba fumanoang ba le molato ba nkeloe likhato tsa molao e seng ba hlokoatsoe kaha ho se motho ea nang

le tokelo ea ho khakhatha kapa ho hlokoatsoa batho.

O re 'muso ona o iphetotse bahlorisi ba sechaba hobane hore tona-kholo e pusong e sa tsebe litaba tsa puso 'me ho bonolo hore a ka fua boeletsisi bo botle le bo bobo a lumellana le bona, ke kahoo a ka iphuanang a hapella le maano a linaha tsa bohatelli.

A re sechaba se lapile le mosebetsi ha e eo empa ba pusong ba shebile feela ho ruisa likhoebo tsa bona kaha ha ba kena pusong ba ne ba re li putlame.

Litaba tsena li latela hore Tona-Kholo Matekane, a phatlalatsa 'mokeng oa

bo-ralitaba, oa la 17 Loetse monongoaha hore Lesotho le bile le bothata ba lipolaeano, moo Basotho ba bolaeang ka bo-bona ka lebaka leo o ile a kopa LDF ho bona hore lipolaeano lia emisa.

A re ha joale ha e-s'o fumane tlaleho ea litaba tse etsahetseng, ka hona o lebeletse tlaleho ho tsoa Litsing tsa Ts'ireletso hore a tle a bue litaba tseo a li tsebang. O itse morero o moho ho se ho sotla Basotho empa ke ho ba sireletsa. A bontša hore e le 'muso ba tla kenya letsoho ho bona hore bafu ba bolailoeng b'a boloko.

Water your love
...speak his/her love language

COUPLES

HOST: Teboho Matjeka

DAMAGE:
01 AUG. - 20 SEP: M300.00
21 SEP - 20 OCT: M350.00
21 OCT - 2 NOV: M400.00

Bookings: Mpesa: 58911803 /
Eco-cash: 63574502

Place: Mafeteng
➔ **GOLDEN HOTEL**

Time
➔ **1000HRS-1200HR**

Date: 02/11/24

Dinara Djoldosheva Appointed World Bank Resident Representative for Lesotho

The World Bank has appointed Ms. Dinara Djoldosheva as its new Resident Representative for Lesotho. Ms. Djoldosheva brings decades of experience in international development and a vision to help the country tap into its growth potential. As Lesotho navigates challenges ranging from economic inequality to climate resilience, her role will be pivotal in shaping the nation's development path.

Upon her arrival, Ms. Djoldosheva expressed enthusiasm about the opportunities that Lesotho's unique geography and resilient people present. "Lesotho's geography and the

resilience of its people present strong development opportunities. These can be leveraged to create jobs, boost exports,

and attract private sector investment, and promote broader economic participation," she said.

Ms. Djoldosheva's appointment comes at a critical time when the World Bank is reinforcing its partnership with the

Government of Lesotho, aiming to strengthen private sector-led growth, improve human capital, and increase climate resilience. Her role will involve leading the implementation of the World Bank's Country Partnership Framework (CPF), a

strategic document outlining the Bank's priorities and contributions to Lesotho's development.

The World Bank's current portfolio in Lesotho amounts to \$372.4 million, which is distributed across 11 active projects, including nine national projects, one grant, and two regional initiatives. These projects span key sectors such as health, agriculture, energy, water, and job creation—areas crucial to the country's socio-economic transformation.

Ms. Djoldosheva, a Kyrgyz national, joined the World Bank in 1996 as an Operations Officer and has held a variety of roles across Europe, Central Asia, and East Asia Pacific. Her previous assignment as Senior Operations Officer in the Nigeria Country Management Unit honed her expertise in leading complex development programs. Now, in Lesotho, she plans to build on these experiences by fostering deeper collaboration with government officials, stakeholders, and development partners.

As Lesotho continues to pursue ambitious development goals, Ms. Djoldosheva's leadership and the World Bank's support offer new hope for sustainable economic growth, job creation, and enhanced living standards for all Basotho.



ELEGANCE COUTURE

PHYSICAL ADDRESS:
TRADORETTE BUILDING ROOM B22

WHATSAPP: +266 58524642
FACEBOOK AS ELEGANCE COUTURE
INSTAGRAM AS ELEGANCE COUTURE

With the recent changes in National University of Lesotho's graduation dates, we are extending our booking period until 5th October!

WHAT WE OFFER:

- STYLISH SUITS AND DRESSES FOR HIRE
- COMPLETE GRADUATION REGALIA SETS READILY AVAILABLE

DON'T MISS OUT—SECURE YOUR PERFECT LOOK TODAY!
CONTACT US NOW TO PLACE YOUR ORDERS!



www.moeletsoabasotho.co.ls

fabric that speaks



Unlock Your Perfect Graduation Look – Book with Elegance Couture Today!